

Sihle o na le dilemo tse supileng.

O kena sekolong sa poraemari.

Mmae o mo etsetsa dijo tsa motsheare kamehla ha a eya sekolong.



Ka tsatsi le leng, bana ba ne ba jella ka tlasa sefate.

Sihle a nahana, "Kajeno ke tla dula le bona. Ba shebahala ba thabile, ba ya arorelana ebile ba ya qoqa."




Ha Sihle a ya ho bona, bana ba bang ha ba ka ba ba mmuisa. A tsamaya a swabile.

Titjhere Mthetho a hlokomela se etsahetseng.



Sihle a ya kamora phaposi, yaba titjhere Mthetho o mo sala morao.

“Bana ba bang ha ba batle ho ba le nna ka lebaka la bohloko ba ka,” Sihle a bolella titjhere.



Kamora moo, titjhere Mthetho o ile a bua le bana.

“HIV ke kokwanahloko e tshwaetsang ka kopano ya madi kapa maro a mang a mmele,” ho hlalosa titjhere.



Titjhare a tswela pele a re, "HIV ha e tshwaetsane ka ho bapala mmoho, ho ja mmoho kapa ho hakana."

"Le ka pabala le ho ja mmoho. Le ka hakana."



Bana ba ne ba thabile ho ithuta dintlha ka ha HIV.

Ba ile ba haka Sihle, "Re kopa tshwarelo ha re sa ka ra ba mosa ho wena."



Ho tloha mohleng oo, Sihle o ile a thabela ho ba sekolong.
O ne a se a kgona ho bapala ka bolokolohi le bana ba bang.